



STMicroelectronics

VIPER17LN

Karolo ea Karolo:

Moetsi / Mochini:

Tlhaloso ea Sehlahisoa

Datasheets:

Boemo ba RoHS

Sekepe se Tsoang ho

Tsela ea Shipment

VIPER17LN

STMicroelectronics

IC OFFLINE CONV PWM OVP OCP 8DIP


[1.VIPER17LN.pdf](#)

[2.VIPER17LN.pdf](#)

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.











Litlhaloso tsa VIPER17LN

KAROLO EA KAROLO	VIPER17LN
MOETSI	STMicroelectronics
TLHALOSO	IC OFFLINE CONV PWM OVP OCP 8DIP
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	1.VIPER17LN.pdf 2.VIPER17LN.pdf
MOTLAKASE - PHEPELO (VCC / VDD)	8.5 V ~ 23.5 V
VOLTAGE - QALA	14V
VOLTAGE - HO SENYA	800V
THEOLOGY	Flyback
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	8-DIP
SEHLOOHO	VIPer™ plus
MATLA (WATTS)	10W
PACKAGING	Tube
PACKAGE / CASE	8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads
SEKHETHO SA PHATLALATSO	Isolated
MABITSO A MANG	497-6951-5 VIPER17LN-ND
MOCHESO O SEBETSANG	-40°C ~ 150°C (TJ)
MOFUTA OA HO THABA	Through Hole
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	1 (Unlimited)
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
KA HARE HO FETOLA (S)	Yes
HANGATA - HO FETOHA	60kHz
TŠIRELETSO EA TLÖLO	Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage
SEPHEO SA MOSEBETSI	70%
TLHALOSO E QAQILENG	Converter Offline Flyback Topology 60kHz 8-DIP
LINTLHA TSA HO LAOLA	-
BASE PART NUMBER	VIPER17

Metsu e amanang

STMicroelectronics VIPER17LN	Morekisi oa VIPER17LN	Mofani oa VIPER17LN
Theko ea VIPER17LN	VIPER17LN Litšoantšo	Setšoantšo sa VIPER17LN
Datasheet ea PDF ea VIPER17LN	VIPER17LN Download Datasheet	Datasheet ea VIPER17LN
VIPER17LN Stock	Reka VIPER17LN	Reka STMicroelectronics VIPER17LN
STMicroelectronics VIPER17LN	Mofani oa STMicroelectronics	Morekisi oa STMicroelectronics
STMicroelectronics VIPER17LN		

Lihlahisoa tse amanang

 <p>VIPER20ASP-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP POWERSO10 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER17HD Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>VIPER20-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP PENTAWATT5 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER17HN Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP OCP 8DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>VIPER20ADIP-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP UVLO 8DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER20A-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP PENTAWATT5 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>VIPER20A-22-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP PENTAWATT5 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER17HDTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>VIPER17LD Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER17LDTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>VIPER20-22-E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC SWIT SMPS CM OTP PENTAWATT5 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>VIPER16LN Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC OFFLINE CONV PWM OVP OCP 7DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>